



CRNA GORA  
PREDSJEDNIK

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O**  
**DOBROVOLJNIM PENZIONIM FONDOVIMA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2018. godini, dana 14. februara 2018. godine.

Broj: 01-214/2

Podgorica, 20.02.2018. godine



Filip Vujanović



Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2018. godini, dana 14. februara 2018. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIONIM FONDOVIMA**

### **Član 1**

U Zakonu o dobrovoljnim penzionim fondovima („Službeni list RCG“, br. 78/06 i 14/07) u članu 3 stav 1 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka, koja glasi:

„5a) **kvalifikovano učešće** je svako posredno ili neposredno učešće u društvu za upravljanje koje predstavlja 10% ili više učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima, ili koje omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje društvom za upravljanje;“.

### **Član 2**

U članu 6 stav 1 riječi: „Komisija za hartije od vrijednosti“ zamjenjuju se riječima: „Komisija za tržište kapitala“.

Stav 2 briše se.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Protiv rješenja Komisije može se pokrenuti upravni spor.“

Stav 4 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

### **Član 3**

Poslije člana 13 dodaje se šest novih članova, koji glase:

#### **„Uslovi za imenovanje člana odbora direktora i izvršnog direktora**

#### **Član 13a**

Za člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora društva za upravljanje može se imenovati lice koje ima:

- 1) VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja u obimu 240 kredita CSPK-a;
- 2) dobru poslovnu reputaciju; i
- 3) najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti finansija i finansijskih tržišta.

#### **Ograničenja za imenovanje člana odbora direktora i izvršnog direktora**

#### **Član 13b**

Za člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora društva za upravljanje ne može biti imenovano lice:

- 1) koje je pravosnažno osuđivano na безусловnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- 2) protiv kojeg se vodi krivični postupak;

3) koje je u posljednje tri godine bilo član odbora direktora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu:

- nad kojim je otvoren ili sproveden postupak prinudne likvidacije, odnosno stečaja;

- kojem je oduzeta dozvola ili odobrenje za rad kao posljedica kršenja propisa;

4) koje je direktor, član odbora direktora, zaposleno lice ili lice koje posjeduje kvalifikovano učešće u:

- drugom društvu za upravljanje penzionim fondom ili njegovim zavisnim pravnim licima;

- društvu za upravljanje investicionim fondovima;

- kastodi banci ili drugom pravnom licu koje obavlja kastodi poslove za penzioni fond kojim društvo upravlja;

- ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti;

- Centralnoj depozitarnoj agenciji; i

- berzi;

5) koje obavlja poslove rukovodnog kadra, odnosno zaposleno je u organima državne uprave, odnosno drugim organima i organizacijama čiji je osnivač država; i

6) koje ne ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

### **Saglasnost za imenovanje člana odbora direktora i izvršnog direktora**

#### **Član 13c**

Za člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora društva za upravljanje može se imenovati samo lice koje dobije saglasnost Komisije.

Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana, društvo za upravljanje prilaže dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 13a ovog zakona, kao i dokaze o nepostojanju ograničenja iz člana 13b ovog zakona.

### **Odbijanje zahtjeva za dobijanje saglasnosti za imenovanje**

#### **Član 13č**

Komisija neće izdati saglasnost za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora društva za upravljanje, ako:

1) predloženo lice ne ispunjava uslove iz člana 13a ovog zakona, odnosno postoje ograničenja iz člana 13b ovog zakona; i

2) na osnovu raspoloživih podataka ocijeni da bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja ili zbog radnji koje je u obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti izvršilo predloženo lice moglo biti ugroženo poslovanje društva za upravljanje i penzionih fondova kojima društvo upravlja.

### **Prestanak važenja saglasnosti**

#### **Član 13ć**

Saglasnost za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora društva za upravljanje prestaje da važi ako:

- 1) lice na čije imenovanje je saglasnost data u roku od šest mjeseci od davanja saglasnosti ne bude imenovano ili ne stupi na dužnost;
- 2) licu istekne mandat za obavljanje dužnosti na koju se saglasnost odnosi, danom isteka mandata; i
- 3) licu istekne ugovor o radu u društvu za upravljanje, danom isteka ugovora.

### **Oduzimanje saglasnosti**

#### **Član 13d**

Komisija će oduzeti saglasnost za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora društva za upravljanje ako utvrdi da:

- 1) je saglasnost data na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka; i
- 2) lice za čije imenovanje je saglasnost data više ne ispunjava uslove za imenovanje."

#### **Član 4**

U članu 14 stav 1 briše se.  
Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 1 i 2.

#### **Član 5**

Član 15 briše se.

#### **Član 6**

U članu 18 stav 1 mijenja se i glasi:  
„Penzionim fondom može da upravlja samo društvo za upravljanje koje ima dozvolu za rad koju izdaje Komisija (u daljem tekstu: dozvola za rad).”

#### **Član 7**

U članu 19 stav 4 briše se.  
Dosadašnji st. 5, 6 i 7 postaju st. 4, 5 i 6.

#### **Član 8**

Poslije člana 19 dodaje se sedam novih članova, koji glase:

### **„Kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje**

#### **Član 19a**

Lice koje namjerava da stekne kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje dužno je da za to sticanje pribavi saglasnost Komisije.

Lice koje ima kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje i namjerava da poveća učešće u kapitalu ili glasačkim pravima kojim bi dostiglo ili prešlo 10%, 20%, 30% ili 50% učešća u kapitalu ili glasačkim pravima društva za upravljanje, dužno je da za to povećanje učešća pribavi saglasnost Komisije.

Lice iz st. 1 i 2 ovog člana je svako fizičko ili pravno lice.

Saglasnost iz st. 1 i 2 ovog člana prestaje da važi ako podnosilac zahtjeva, u roku od šest mjeseci od dana izdavanja saglasnosti, ne stekne akcije za koje je saglasnost data.

Za dobijanje saglasnosti za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje, lice iz st. 1 i 2 ovog člana podnosi zahtjev, čiju sadržinu i obrazac propisuje Komisija.

### **Postupanje po zahtjevu za dobijanje saglasnosti za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća**

#### **Član 19b**

Komisija u postupku odlučivanja po zahtjevu za dobijanje saglasnosti za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća cijeni podobnost i finansijsko stanje podnosioca zahtjeva na osnovu:

- 1) poslovne reputacije, kao i pravnog, odnosno finansijskog položaja podnosioca zahtjeva;
- 2) reputacije i stručnih kvalifikacija lica koja su nosioci upravljačkih funkcija, za podnosioca zahtjeva koji su pravna lica;
- 3) finansijske stabilnosti podnosioca zahtjeva, s obzirom na vrstu djelatnosti koju obavlja; i
- 4) mogućnosti efikasnog vršenja nadzora nad društvom u kome se vrši sticanje nakon eventualnog izdavanja saglasnosti;
- 5) mogućnosti da se u vezi sa sticanjem kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje sprovodi ili namjerava da sprovede pranje novca ili finansiranje terorizma ili to sticanje može uticati na povećanje rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma.

Komisija će odbiti zahtjev za dobijanje saglasnosti za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća ako, na osnovu kriterijuma iz stava 1 ovog člana, ocijeni da bi:

- 1) moglo biti ugroženo poslovanje društva za upravljanje zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja ili zbog radnji koje je u obavljanju poslova na finansijskim tržištima izvršio podnosilac zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća, odnosno sa njim povezano lice;
- 2) moglo biti onemogućeno, odnosno otežano vršenje nadzora nad društvom za upravljanje zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja podnosilac zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća, odnosno sa njim povezano lice;
- 3) sticanje kvalifikovanog učešća bilo suprotno uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala; i
- 4) u vezi sa tim sticanjem moglo biti ili je bilo izvršeno, odnosno pokušano pranje novca ili finansiranje terorizma.

### **Prestanak važenja saglasnosti**

#### **Član 19c**

Saglasnost za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća prestaje da važi ako u roku od šest mjeseci od dana dobijanja saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća lice koje je dobilo saglasnost ne stekne, odnosno ne poveća kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje.

Ako u roku iz stava 1 ovog člana, lice koje je dobilo saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje stekne procenat kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje koji je ispod procenta za koji je dobilo saglasnost, saglasnost će važiti samo za procenat učešća koji je to lice steklo.

Ako lice sa kvalifikovanim učešćem u društvu za upravljanje otuđenjem akcija ili na drugi način smanji procenat kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje, saglasnost važi samo za procenat učešća koje to lice ima u društvu za upravljanje nakon smanjenja procenta kvalifikovanog učešća.

### **Oduzimanje saglasnosti za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća**

#### **Član 19č**

Komisija će rješenjem oduzeti saglasnost za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća, ako:

- 1) je saglasnost data na osnovu neistinitih i netačnih podataka;
- 2) je ugroženo poslovanje društva za upravljanje zbog djelatnosti i poslova koje obavlja ili zbog radnji koje je izvršilo lice koje je dobilo saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća, odnosno sa njim povezano lice;
- 3) je onemogućeno, odnosno otežano vršenje nadzora nad društvom za upravljanje zbog djelatnosti i poslova koje obavlja lice koje je dobilo saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća, odnosno sa njim povezano lice;
- 4) lice koje je dobilo saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća krši obavezu pribavljanja saglasnosti za povećanje kvalifikovanog učešća ili na drugi način ometa nadzor nad društvom za upravljanje; i
- 5) lice koje je dobilo saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je steklo saglasnost.

Lice kojem je oduzeta saglasnost za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća gubi pravo glasa iz akcija koje mu obezbjeđuju kvalifikovano učešće i dužno je da te akcije otuđi u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja iz stava 1 ovog člana.

Ako lice kojem je oduzeta saglasnost za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća ne otuđi akcije u roku iz stava 2 ovog člana, te akcije postaju akcije bez prava glasa do njihovog otuđenja.

### **Sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća bez saglasnosti**

#### **Član 19ć**

Ako posumnja da u društvu za upravljanje kvalifikovano učešće ima lice koje za to nije pribavilo saglasnost, Komisija je dužna da od tog lica, drugih akcionara društva za upravljanje i društva za upravljanje zahtijeva dostavljanje podataka i dokumentacije od značaja za utvrđivanje postojanja kvalifikovanog učešća tog lica u društvu za upravljanje bez saglasnosti.

Lica iz stava 1 ovog člana, dužna su da tražene podatke i informacije dostave Komisiji najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

Ako na osnovu podataka i informacija iz stava 1 ovog člana, ili na osnovu drugih raspoloživih podataka i informacija utvrdi da je lice steklo, odnosno povećalo kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje bez saglasnosti, Komisija će u pisanom obliku obavijestiti to lice da u roku od osam dana od dana prijema obavještenja može da podnese zahtjev Komisiji za izdavanje saglasnosti i upozoriti na posljedice iz člana 19d stav 2 ovog zakona.

## **Pravne posljedice nezakonitog sticanja ili povećanja kvalifikovanog učešća**

### **Član 19d**

Lice iz člana 19c stav 3 ovog zakona ne smije da ostvari glasačka prava iznad nivoa glasačkih prava koje je imalo prije sticanja, odnosno povećanja kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje, ni da ostvaruje pravo na isplatu dividende po osnovu tako stečenih akcija, do dobijanja saglasnosti Komisije.

Licu koje u roku iz člana 19c stav 3 ovog zakona ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajuće saglasnosti za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća ili zahtjev za izdavanje saglasnosti bude odbijen, Komisija će rješenjem naložiti da, u roku koji ne može biti kraći od tri ni duži od šest mjeseci, otuđi akcije koje obezbjeđuju kvalifikovano učešće za koje nema saglasnost Komisije.

Ako lice iz stava 2 ovog člana, ne otuđi akcije u roku koji odredi Komisija, nezakonito stečene akcije postaju akcije bez prava glasa, do njihovog otuđenja.

U slučaju otuđenja akcija iz stava 2 ovog člana, novi zakoniti sticalac stiče sva prava po osnovu tih akcija.

## **Obavještanje Komisije o smanjenju kvalifikovanog učešća**

### **Član 19dž**

Lice sa kvalifikovanim učešćem u društvu za upravljanje koje namjerava da prodajom akcija ili na drugi način smanji kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje ispod procenta za koji je dobilo saglasnost, dužno je da prethodno o tome obavijesti Komisiju."

### **Član 9**

U članu 20 stav 2 mijenja se i glasi:

„Društvo za upravljanje je dužno da sredstva, obaveze, potraživanja, prihode i rashode i druga prava društva za upravljanje vodi odvojeno od sredstava, obaveza, potraživanja, prihoda i rashoda i drugih prava penzionog fonda.”

U stavu 3 poslije riječi „fondova” dodaju se riječi: „dužno je da”.

### **Član 10**

Član 22 mijenja se i glasi:

„Društvo za upravljanje upravlja imovinom penzionog fonda samostalno, u skladu sa ovim zakonom.

Društvo za upravljanje upravlja imovinom penzionog fonda sa pažnjom dobrog privrednika, na načelima likvidnosti, sigurnosti i raspodjele rizika.

Društvo za upravljanje u upravljanju imovinom penzionog fonda dužno je da posluje u interesu investitora u hartije od vrijednosti penzionog fonda i da daje prednost njihovim interesima nad svojim interesima.

Društvo za upravljanje dužno je da sastavlja kvartalne izvještaje o poslovanju društva za upravljanje i dostavlja ih Komisiji u roku od 30 dana od isteka perioda na koji se izvještaj odnosi, a godišnji izvještaj o poslovanju dužno je da dostavi Komisiji najkasnije četiri mjeseca po završetku poslovne godine.

Sadržaj i način podnošenja i objavljivanja izvještaja iz stava 4 ovog člana utvrđuje Komisija.”

### Član 11

U članu 38 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) državne zapise i druge kratkoročne hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca koje izdaje ili za koje garantuje Crna Gora, država članica Evropske unije ili zemlja OECD-a, Centralna banka Crne Gore ili centralna banka države članice Evropske unije, odnosno zemlje OECD-a;”.

### Član 12

U članu 40 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) prodaje imovinu penzionog fonda:

- članovima organa upravljanja i akcionarima društva za upravljanje;
- kastodiju koji čuva imovinu penzionog fonda; i
- drugom licu koje je povezano lice sa licima iz al. 1 i 2 ove tačke;”.

### Član 13

U članu 43 stav 5 riječi: „će svu” zamjenjuju se riječima: „je dužan da svu”, a riječ „predati” zamjenjuje se riječju „preda”.

### Član 14

U članu 44 stav 3 riječi: „će suspendovati dozvolu za rad društvu za upravljanje”, zamjenjuju se riječima: „će društvu za upravljanje rješenjem izreći mjeru suspenzije dozvole za rad”.

### Član 15

U članu 49 stav 1 mijenja se i glasi:

„Društvo za upravljanje dužno je da:

- 1) sastavlja kvartalne izvještaje o poslovanju penzionog fonda i da ih dostavlja Komisiji u roku od 30 dana, od isteka perioda na koji se izvještaj odnosi;
- 2) sastavlja godišnji izvještaj o poslovanju penzionog fonda i da ga dostavlja Komisiji, najkasnije četiri mjeseca, po završetku poslovne godine;
- 3) sastavlja mjesečne izvještaje o držanju novčanih sredstava penzionog fonda i da ih dostavlja Komisiji u roku od pet dana od isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi; i
- 4) javno objavljuje izvode iz izvještaja iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava u roku od dva dana od dana dostavljanja izvještaja Komisiji.”

U stavu 2 poslije riječi “upravljanje” dodaju se riječi: „dužno je da”.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Sadržaj i način podnošenja i objavljivanja izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Komisija.”

### Član 16

U članu 51 stav 1 riječ „obavezno” zamjenjuje se riječju „dužno”.

U stavu 4 u uvodnoj rečenici riječ „obavezno” zamjenjuje se riječju „dužno”, a u tački 3 poslije riječi „zahtjev” dodaju se riječi: „odmah po prijemu zahtjeva”.



### Član 17

U članu 52 stav 1 riječi: „će jednom godišnje” zamjenjuju se riječima: „dužno je da jednom godišnje”, a riječ „obavijestiti” zamjenjuje se riječju „obavijesti”.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Na zahtjev člana penzionog fonda, društvo za upravljanje dužno je da dostavi članu informaciju o iznosu imovine na njegovom ličnom računu odmah po prijemu zahtjeva.”

### Član 18

U članu 59 stav 1 mijenja se i glasi:

„U vršenju nadzora nad poslovanjem društva za upravljanje i penzionih fondova, Komisija može da:

- 1) izreče javnu opomenu;
- 2) naloži otklanjanje nezakornosti i nepravilnosti;
- 3) naloži posebne mjere prema odgovornim licima u društvu a naročito:
  - razrješenje članova odbora direktora društva za upravljanje, odnosno izvršnog direktora društva ili lica sa posebnim ovlašćenjima u društvu za upravljanje; i
  - pisano upozorenje, privremenu suspenziju ili oduzimanje licence investicionom menadžeru u društvu za upravljanje;
- 4) privremeno zabrani raspolaganje imovinom društva za upravljanje i/ili penzionog fonda;
- 5) suspenduje ili oduzme dozvolu za rad društvu za upravljanje;
- 6) oduzme dozvolu za organizovanje penzionog fonda; i
- 7) naloži druge mjere neophodne za otklanjanje nezakornosti i nepravilnosti u poslovanju društva za upravljanje i penzionog fonda.”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Mjere iz stava 1 ovog člana Komisija može da izrekne i u vršenju nadzora nad sprovođenjem zakona kojim se uređuju mjere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.”

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

### Član 19

U članu 61 stav 1 tačka 1 riječi: „nosiocu platnog prometa” zamjenjuju se riječima: „pružaocu platnih usluga”.

U stavu 1 tačka 2 riječi: „Centralnoj depozitarnoj agenciji” zamjenjuju se riječima: „Centralnom klirinško depozitarnom društvu”.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može da se pokrene upravni spor.”

### Član 20

Član 65 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) za člana odbora direktora i/ili izvršnog direktora društva za upravljanje imenuje lice koje nije dobilo saglasnost Komisije (član 13c stav 1);
- 2) stekne kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje, a za to sticanje nije pribavilo saglasnost Komisije (član 19a stav 1);

- 3) kao lice koje ima kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje poveća učešće u kapitalu ili glasačkim pravima kojim je dostiglo ili prešlo 10%, 20%, 30% ili 50% učešća u kapitalu ili glasačkim pravima društva za upravljanje, a za to povećanje učešća nije pribavilo saglasnost Komisije (član 19a stav 2);
- 4) kao lice kojem je oduzeta saglasnost za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća nije otuđilo akcije za koje mu je oduzeta saglasnost u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja iz člana 19č stav 1 ovog zakona (član 19č stav 2);
- 5) kao društvo za upravljanje ne vodi odvojeno sredstva i/ili obaveze i/ili potraživanja i/ili prihode i/ili rashode društva za upravljanje od sredstava i/ili obaveza i/ili potraživanja i/ili prihoda i/ili rashoda penzionog fonda (član 20 stav 2);
- 6) kao društvo za upravljanje koje upravlja sa više fondova, ne vodi odvojeno sredstva i/ili obaveze i/ili potraživanja i/ili prihode i/ili rashode svakog penzionog fonda (član 20 stav 3);
- 7) kao društvo za upravljanje ne sastavi kvartalni izvještaj o poslovanju društva za upravljanje i/ili ga ne dostavi Komisiji u roku od 30 dana od isteka perioda na koji se izvještaj odnosi i/ili ne dostavi Komisiji godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije četiri mjeseca po završetku poslovne godine (član 22 stav 4 ovog zakona);
- 8) ulaže imovinu penzionog fonda u akcije i/ili obveznice i/ili ostale hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na berzi ili na organizovanim tržištima, osim udjela u otvorenim investicionim fondovima (član 39 stav 1 tačka 1);
- 9) ulaže imovinu penzionog fonda u imovinu koja je po zakonu neotuđiva (član 39 stav 1 tačka 2);
- 10) ulaže imovinu penzionog fonda u materijalnu imovinu kojom se ne trguje na organizovanim tržištima i čija se vrijednost ne može sa sigurnošću utvrditi (antikvitete, umjetnička djela, motorna vozila) (član 39 stav 1 tačka 3);
- 11) ulaže imovinu penzionog fonda u akcije i/ili obveznice i/ili ostale hartije od vrijednosti izdate od akcionara društva za upravljanje i/ili kastodija penzionog fonda i/ili lica koje je povezano sa licima iz člana 39 stav 1 tačka 4 al. 1 i 2 ovog zakona i/ili društva za upravljanje i/ili brokersko-dilerskog društva i/ili ovlašćene banke koja za društvo za upravljanje obavlja poslove posredovanja u trgovanju hartijama od vrijednosti (član 39 stav 1 tačka 4);
- 12) kao društvo za upravljanje za račun penzionog fonda prodaje imovinu penzionog fonda članovima organa upravljanja i/ili akcionarima društva za upravljanje i/ili kastodiju koji čuva imovinu penzionog fonda i/ili drugom licu koje je povezano lice sa licima iz člana 40 stav 1 tačka 1 al. 1 i 2 ovog zakona (član 40 stav 1 tačka 1);
- 13) kao društvo za upravljanje za račun penzionog fonda kupuje imovinu od pravnog i/ili fizičkog lica iz člana 40 stav 1 tačka 1 ovog zakona (član 40 stav 1 tačka 2);
- 14) kao društvo za upravljanje za račun penzionog fonda daje kredite i/ili garancije pravnom i/ili fizičkom licu navedenom u članu 40 stav 1 tačka 1 ovog zakona (član 40 stav 1 tačka 3);
- 15) kao društvo za upravljanje za račun penzionog fonda stiče i/ili prenosi i/ili prodaje imovinu posredstvom povezanih lica (član 40 stav 1 tačka 4);
- 16) kao društvo za upravljanje ne izabere novog kastodija i/ili ne podnese zahtjev za dobijanje saglasnosti od Komisije za zaključenje ugovora sa novim kastodijem u roku od 15 dana od dana pokretanja stečajnog postupka (član 44 stav 2);
- 17) kao društvo za upravljanje ne sastavi kvartalni izvještaj o poslovanju penzionog fonda i/ili ga ne dostavi Komisiji u roku od 30 dana od isteka perioda na koji se izvještaj odnosi (član 49 stav 1 tačka 1);

18) kao društvo za upravljanje ne sastavi godišnji izvještaj o poslovanju penzionog fonda i/ili ga ne dostavi Komisiji najkasnije četiri mjeseca po završetku poslovne godine (član 49 stav 1 tačka 2);

19) kao društvo za upravljanje ne sastavi mjesečni izvještaj o držanju novčanih sredstava penzionog fonda i/ili ga ne dostavi Komisiji u roku od pet dana od isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi (član 49 stav 1 tačka 3);

20) kao društvo za upravljanje javno ne objavi izvode iz izvještaja iz člana 49 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona u roku od dva dana od dana dostavljanja izvještaja Komisiji (član 49 stav 1 tačka 4);

21) kao društvo za upravljanje, uz godišnji izvještaj o poslovanju penzionog fonda ne dostavi Komisiji finansijske izvještaje i/ili izvještaj nezavisnog revizora, sačinjene u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija (član 49 stav 2);

22) u javnoj promociji objavi nepotpune i netačne informacije o društvu za upravljanje i/ili penzionom fondu i/ili hartijama od vrijednosti koje se nude za kupovinu i prodaju i/ili uslovima prodaje i kupovine (član 50 stav 1 tačka 1);

23) u javnoj promociji objavi procjene i garancije povećanja vrijednosti penzionog fonda i/ili prinosa od ulaganja i/ili povećanja vrijednosti sredstava na ličnom računu člana penzionog fonda (član 50 stav 1 tačka 2);

24) u javnoj promociji objavi javne garancije na dobit po osnovu ulaganja penzionog fonda i/ili informacije na osnovu poređenja sa drugim penzionim fondom (član 50 stav 1 tačka 3);

25) u javnoj promociji objavi podatke o nedostacima u radu drugih društava za upravljanje i/ili penzionih fondova (član 50 stav 1 tačka 4);

26) kao društvo za upravljanje ne objavi javno informativni prospekt za svaki penzioni fond kojim to društvo upravlja (član 51 stav 1);

27) kao društvo za upravljanje objavi informativni prospekt prije nego je on odobren od strane Komisije (član 51 stav 3);

28) kao društvo za upravljanje ne objavi javno informativni prospekt penzionog fonda najmanje jednom godišnje (član 51 stav 4 tačka 1);

29) kao društvo za upravljanje ne omogući uvid u prospekt svakom licu koje zatraži članstvo u penzionom fondu kojim to društvo upravlja, prije sticanja članstva u tom fondu (član 51 stav 4 tačka 2);

30) kao društvo za upravljanje ne dostavi informativni prospekt svakom članu penzionog fonda na njegov zahtjev odmah po prijemu zahtjeva (član 51 stav 4 tačka 3);

31) kao društvo za upravljanje, jednom godišnje i bez naknade, pisano ne obavijesti člana fonda o iznosu imovine na njegovom ličnom računu i/ili datumima uplata i/ili iznosima uplata člana penzionog fonda u odgovarajućem periodu (član 52 stav 1);

32) kao društvo za upravljanje na zahtjev člana penzionog fonda ne dostavi članu informaciju o iznosu imovine na njegovom ličnom računu odmah po prijemu zahtjeva (član 52 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura."

## Član 21

Član 66 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 2.750 eura do 20.000 eura kazniće se pravno lice, ako kao raniji kastodi, u slučaju raskida ugovora, svu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje penzionog fonda ne preda novom kastodiju, u roku od 15 dana od dana kada Komisija da saglasnost društvu za upravljanje na zaključeni ugovor sa drugim kastodijem (član 43 stav 5).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.”

## Član 22

Poslije člana 68 dodaju se dva nova člana koji glase:

### „Rok za donošenje podzakonskih akata

## Član 68a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### Prestanak važenja

## Član 68b

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 143 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, broj 40/11).”

### Stupanje na snagu

## Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 09-3/17-3/4

EPA 346 XXVI

Podgorica, 14. februar 2018. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

